

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG”, br. 02/18) i člana 40 stav 1 tačka 2 Statuta Opštine Budva („Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 19/10), Skupština Opštine Budva na sjednici održanoj dana 27. decembra 2018. godine, donijela je

ODLUKU

o besplatnom prevozu učenika i penzionera sa teritorije opštine Budva

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način ostvarivanja prava na besplatan prevoz učenika osnovnih i srednje škole, koje su upisane u registar Ministarstva prosvjete, kao i penzionera sa teritorije opštine Budva.

Član 2

Izrazi koji se u Odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Pravo na besplatan prevoz imaju: učenici osnovnih škola, učenici srednje škole i penzioneri (u daljem tekstu: korisnici), koji imaju prebivalište, odnosno odobreni stalni boravak na teritoriji opštine Budva.

Prevozom korisnika u smislu ove Odluke smatra se putnički javni prevoz u drumskom gradskom i prigradskom saobraćaju na svim linijama prevoznika dodjeljenim po Javnom konkursu i definisanim posebnim Ugovorom.

Član 4

Pravo na besplatan prevoz iz člana 3 ove Odluke učenici ostvaruju u periodu od 01. septembra do 30. juna (10 mjeseci). Pravo na besplatan prevoz iz člana 3 ove Odluke penzioneri ostvaruju tokom cijele kalendarske godine.

Član 5

Radi korišćenja prava na besplatan prevoz u smislu ove Odluke prevoznik će korisnicima izdavati odgovarajuću kartu za prevoz.

Član 6

Način obračuna, rokovi i način plaćanja troškova prevoza korisnika urediće se ugovorom između Opštine Budva i prevoznika.

Član 7

Sredstva za besplatan prevoz učenika i penzionera obezbjeđuju se iz budžeta Opštine Budva.

Član 8

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi”.

Broj: 10-713/1

Budva, 27. decembar 2018.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

PREDSJEDNIK,

Đorđije Vujović, s.r.